

INFORMACIONI LIST OROČENE ŠTEDNJE I ŠTEDNJE PO VIĐENJU FIZIČKIH LICA

- Puni naziv banke:** MF banka a.d. Banja Luka, Aleja Svetog Save 61 Banja Luka
- XXXXXXXXXX**, JMBG **XXXXXXXXXX**, broj LK **XXXXXXXXXX**, sa adresom stanovanja **XXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXX**, (u daljem tekstu: Deponent).

PONUĐA ZA KOMITENTA- PERSONALIZOVANA PONUĐA:

Period oročenja: mj.	Kamatna stopa: %, FIKSNA	Iznos oročenog depozita: BAM / EUR
Iznos pripadajuće kamate: BAM / EUR	Ukupan iznos kamate i glavnice: BAM / EUR	

Efektivna kamatna stopa (EKS) jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi (NKS).

Efektivna kamatna stopa iznosi 0%

INFORMACIJE O ŠTEDNIM PROIZVODIMA BANKE:

1. Račun štednog uloga po viđenju

Štedni ulogi po viđenju u domaćoj i stranim valutama	0,00%
--	-------

*reprezentativni primjer je iskazan na informacionom listu za otvaranje transakcionog računa

2. Otvorena štednja- u domaćoj KM ili EUR-o valuti (neograničen broj uplata/isplata)

	za iznose do 500,00 KM	za iznose preko 500.01 KM
Otvorena štednja u domaćoj valuti i EUR valuti	0,20%	0,50%
Otvorena dječija štednja u domaćoj i EUR valuti	0,20%	0,50%
Otvorena štednja u domaćoj valuti valuti – elektronska kasica u domaćoj valuti	0,50%	1,00%
Otvorena dječija štednja u domaćoj valuti valuti – elektronska kasica u domaćoj valuti	0,50%	1,00%
Reprezentativni primjer otvorena štednja: iznos depozita 3.000,00 KM za period od 01.01. do 31.12., iznos kamate: 15,00 KM		

3. Dječija oročena štednja u domaćoj KM i EUR valuti

Period	6 mjeseci	13 mjeseci	18 mjeseci	24 mjeseci	36 mjeseci	48 mjeseci
Kamata	0,50%	1,20%	1,70%	2,10%	2,40%	2,70%
Reprezentativni primjer: iznos depozita 10.000,00 KM na period od 48 mj. sa KS od 2,70%, iznos kamate: 1.124,53 KM						

4. Standardna oročena štednja u KM i EUR valuti

Standardna oročena štednja	6 mjeseci	13 mjeseci	18 mjeseci	24 mjeseci	36 mjeseci	48 mjeseci
Sa otkaznim rokom od 31 kalendarskih dana	0,75%	2,20%	2,30%	2,60%	2,75%	2,85%
Bez otkaznog roka	0,50%	1,00%	1,10%	1,50%	1,80%	2,10%
Reprezentativni primjer: iznos depozita 10.000,01 KM na period 48 mj. sa KS od 2,85%, iznos kamate: 1.189,66 KM						

*minimalan iznos štednog uloga po partiji je 1.000,00 KM (protivvrijednost EUR)

*maksimalan iznos štednog uloga po klijentu bez otkaznog roka je 100.000,00 KM

5. Rentna štednja u KM i EUR valuti

Period	13 mjeseci	18 mjeseci	24 mjeseca	36 mjeseci	48 mjeseci
Kamata	1,30%	1,40%	1,80%	2,10%	2,40%
Reprezentativni primjer: iznos depozita 10.000,00 KM na period od 48 mj. sa KS od 2,40%, iznos kamate: 949,53 KM					

*minimalan iznos depozita je 10.000,00KM (protivvrijednost EUR)

OSTALE ODREBDE	
Korisnik ima pravo na besplatnu kopiju nacrtu ugovora	Da. Kopija nacrtu ugovora predaje se Korisniku radi razmatranja izvan prostorija Banke i važi 5 dana od dana predaje korisniku
Vrsta kamatne stope	Fiksna kamatna stopa
EKS	EKS = NKS
Metod obračuna	Konformni metod obračuna na p.a. (365/366 dana) Za štednju po viđenju proporcionalni metod obračuna
Način obračuna kamate	Mjesečno
Način pripisa kamate	Po dospjeću za oročenu i dječiju oročenu štednju Na kraju godine za otvorenu štednju i štedni ulog po viđenju Mjesečno za rentu štednju
Prijevremeno razročenje	Dozvoljeno uz sledeće mogućnosti: 1. Pisani Zahtjev za prijevremeno povlačenje odnosno prijevremeni raskid Ugovora podnosi Deponent 31 dan prije planiranog povlačenja depozita. Za vrijeme trajanja otkaznog roka Deponent ne može raspolagati deponovanim sredstvima. Banka će Deponentu na isplaćena sredstva obračunati i isplatiti kamatu u visini kamatne stope na depozite po viđenju koja važi u momentu prijevremenog razročenja prema Odluci o kamatnim stopama na depozite pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica, za dostignuti broja dana oročenja, računajući od dana oročenja do dana isplate sredstava oročenog štednog uloga. 2. Banka može samo u pojedinačno opravdanim slučajevima tj. kada se Deponent nalazi u „teškoj situaciji“, dozvoliti prijevremeni raskid ugovora i povlačenje sredstva na osnovu pisanog Zahtjeva Deponenta za prijevremeno razročenje i prije isteka otkaznog roka od 31 klendarski dan. Uz pisani Zahtjev, Deponent je u obavezi da dostavi dokumentaciju kojom se potkrepljuje opravdanost prijevremenog raskida ugovora. Pod pojmom “teška situacija” smatraju se okolnosti koje Deponent nije mogao da predvidi u momentu zaključenja Ugovora o depozitu, a radi se o sljedećim okolnostima: - teža bolest i smrt člana porodice (bračni partner, dijete, izdržavani član porodice zajedničkog domaćinstva), - teža bolest i teža tjelesna povrede Deponenta, - prekid radnog odnosa, - smanjenje redovnih mjesečnih primanja od strane poslodavca,

	- uništenje stambene imovine potpuno ili djelimično, - uništenje pokretne imovine usljed saobraćajne nezgode, - uništenje ili oštećenje imovine klijenta iz koje se ostvaruju redovni egzistencijalni prihodi, - situacije izazvane djelovanjem više sile i prirodnim nepogodama (zemljotres, požar, poplave, rat, epidemije i dr. nepredviđene situacije), - dospjele obaveze po osnovu izvršnih sudskih i upravnih organa, - dospjele obaveze po osnovu kreditnih zaduženja, - ugovor o izgradnji nekretnine za rješavanje stambenog statusa, - trajno iseljenje Deponenta iz BiH, - Ostali razlozi koje klijent nije mogao predvidjeti u momentu oročavanja depozita. Standardna oročena štednja bez otkaznog roka: Ukoliko Deponent želi raspolagati novčanim sredstvima prije isteka roka oročenja, Banka će Deponentu to omogućiti na osnovu pismenog zahtjeva, koji je Deponent dužan dostaviti Banci 2 (dva) radna dana prije planiranog datuma povlačenja sredstava, pri čemu će Banka Deponentu obračunati i isplatiti kamatu po fiksnoj kamatnoj stopi 0,00%. Uslovi prijevremenog razročenja nisu primjenjivi na otvorenu štednju i štedni ulog po viđenju.
Automatsko produženje po isteku oročenja za ugovore koji se zaključuju u RS	Banka je dužna obavijestiti klijenta minimalno 7 dana prije isteka depozita o roku na koji se produžava ugovor i novoj kamatnoj stopi.
Automatsko produženje po isteku oročenja za ugovore koji se zaključuju u FBiH	Banka je dužna obavijestiti klijenta minimalno 15 dana prije isteka depozita o roku na koji se produžava ugovor i novoj kamatnoj stopi.
Kamata u slučaju automatskog produženja	Kamata koja je važeća na dan reoročenja
Osiguranje depozita	Sredstva štednog uloga Banka osigurava kod Agencije za osiguranje depozita BiH u skladu sa Zakonom o osiguranju depozita u bankama BiH. U momentu potpisa ovog informacionog lista, Agencija za osiguranje depozita BiH, priznaje Deponentu kod Banke iznos do KM 70.000,00 kao najveći osigurani iznos svih depozita Deponenta zajedno sa obračunatom kamatom, koji odgovara iznosu prikladnog depozita umanjen za eventualni zakonski ili ugovorni dug Deponenta prema Banci. Sredstva koja nisu osigurana tj, koja nisu uključena u prikladne depozite su regulisana Zakonom. ¹

Notarske usluge	Ne naplaćuju se
Ostali troškovi i naknade, zatezna kamata, sporedne usluge, broj anuiteta, upozorenje o posljedicama propuštanja obaveza, instrumenti obezbjeđenja, odustajanje, prijevremena otplata, procjena kreditne sposobnosti	Nije primjenjivo za ovu vrstu usluge
Isplata štednog uloga	Isplata depozita i kamate vrši se u valuti u kojoj su deponovana sredstva.

OBAVJEŠTENJE KLIJENTA

- Uz ugovore o oročenom štednom depozitu Banka uručuje Deponentu plan isplate depozita sa obračunom kamate koji sadrži pregled obaveznih elemenata depozita, te štednu knjižicu u štampanom obliku.
- Na web stranici, te u poslovnicama Banke omogućen je uvid u Opšte uslove poslovanja MF banka a.d. Banja Luka (RS i FBiH), Odluku o kamatnim stopama na depozita pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica.
- Deponent, potpisivanjem ovog informacionog lista, potvrđuje da je upoznat sa opštim informacijama o osiguranju depozita, a koje informacije obezbjeđuje Agencija za osiguranje depozita BiH i koje su dostupne u poslovnim prostorijama Banke ili na sajtu www.aod.ba

Ovaj informacioni list važi od 29.01.2026. godine, te je obavezujući za banku 15 dana od dana uručivanja klijentu

Uručeno Deponentu u XXXXXXXX dana: XXXXXXXX

Deponent

Banka

M.P.

¹ Shodno Zakonu o osiguranju depozita u BiH, prikladni depoziti ne uključuju sljedeća sredstva:

- depoziti za koje je odlukom suda utvrđeno da su stečeni protuzakonitim radnjama i koji nisu predmet dalje žalbe;
- depoziti koji se drže na računima čiji naziv nije transparentan u smislu vlasništva ili nenominirani depoziti; c) depoziti koji se čuvaju u sefovima banaka;
- depoziti koji se čuvaju u aranžmanu pohranjivanja s bankom, osim namjenskih depozita;
- depoziti drugih domaćih ili stranih banaka koje drže u svoje ime i za svoj račun;
- depoziti domaćih ili stranih vladinih organa; g) depoziti domaćih i stranih osiguravajućih društava;
- depoziti domaćih i stranih organa za kolektivna ulaganja;
- depoziti domaćih i stranih penzionih fondova koji se ne smatraju vladinim organima;
- depoziti lica u posebnom odnosu s bankom kako je definisano entitetskim zakonima o bankama;
- depoziti kompanija iste grupe kao i banka članica;
- depoziti koje je deponent stekao od iste banke članice prema stopama ili drugim finansijskim ustupcima koji su mogli doprinijeti ugrožavanju finansijskog stanja banke članice;
- depoziti preduzeća koja mogu biti isključena iz pokrića osiguranja nekim posebnim zakonom ili vladinim uputstvom;
- dugovni vrijednosni papiri koje je izdala banka članica i sve druge obaveze banke članice koje proizlaze iz takvih akceptnih naloga i mjenica;
- depoziti mikrokreditnih organizacija.